




Revizija. Računovodstvo. Finansijski konsalting
www.recons.ba
Saliha Udžvarlića br. 10 Sarajevo



18-12-2015



IZVJEŠTAJ O OBAVLJENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA JU "STUDENTSKI CENTAR" SARAJEVO ZA 2014. GODINU

Sarajevo, maj 2015. godine

S A D R Ź A J

Stranica

IZJAVA UPRAVE.....	1
IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA.....	2
OSNOVNI PODACI O STUDENTSKOM CENTRU	4
OSNOV ZA PREZENTIRANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA.....	4
SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA	5
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI.....	7

ZABILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

1. PRIHODI I RASHODI	13
2. STALNA SREDSTVA	19
3. TEKUĆA SREDSTVA.....	22
4. KAPITAL.....	26
5. DUGOROČNE OBAVEZE.....	27
6. KRATKOROČNE OBAVEZE.....	28
7. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	34
8. SUDSKI SPOROVİ	35

IZJAVA O ODGOVORNOSTI UPRAVE ZA FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

Uprava je dužna osigurati da za svaku finansijsku godinu budu sastavljeni finansijski izvještaji u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI), koje je objavio Odbor za međunarodne računovodstvene standarde, koji pružaju istinit i fer pregled stanja JU „STUDENTSKI CENTAR“ Sarajevo, kao i njegove rezultate poslovanja za navedeni period.

Nakon provedbe odgovarajućih istraživanja, Uprava opravdano očekuje da će JU „STUDENTSKI CENTAR“ Sarajevo u dogledno vrijeme raspolagati odgovarajućim resursima, te stoga i dalje usvaja načelo vremenske neograničenosti poslovanja pri sastavljanju finansijskih izvještaja.

Odgovornosti Uprave pri izradi finansijskih izvještaja obuhvataju sljedeće:

- odabir i dosljednu primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika;
- davanje opravdanih i razboritih prosudbi i procjena;
- postupanje u skladu s važećim računovodstvenim standardima, uz objavu i obrazloženje svih materijalno značajnih odstupanja u finansijskim izvještajima; i
- sastavljanje finansijskih izvještaja pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja, osim ako pretpostavka da Javna ustanova nastavi poslovanje, nije primjerena.

Uprava je odgovorna za vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija, koje u svakom trenutku s opravdanom tačnošću prikazuju finansijski položaj JU „STUDENTSKI CENTAR“ Sarajevo. Također, Uprava je dužna pobrinuti se da finansijski izvještaji budu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji. Pored toga, Uprava je odgovorna za čuvanje imovine Javne ustanove, te za poduzimanje opravdanih koraka za sprječavanje i otkrivanje prijevare i drugih nepravilnosti.

Za i u ime uprave

JU „STUDENTSKI CENTAR“ SARAJEVO


Emir Kadrić


Sarajevo, 11.05.2015. godine



Revizija. Računovodstvo. Finansijski konsalting
Saliha Udžvarlića br. 10 Sarajevo

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

UPRAVNOM ODBORU JU „STUDENSKI CENTAR“ SARAJEVO

Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja JU „Studentski centar“ Sarajevo koji se sastoje od bilansa stanja na dan 31.12.2014. godine, bilansa uspjeha, izvještaja o novčanim tokovima i izvještaja o promjenama na kapitalu za godinu koja je završila na taj dan, te sažetka značajnih računovodstvenih politika i drugih pripadajućih bilješki.

Odgovornost Uprave

Uprava Studentskog centra je odgovorna za vođenje knjigovodstvene evidencije u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i za one interne kontrole za koje Uprava odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja finansijskih izvještaja koji ne sadrže značajno pogrešno prikazivanje usljed prevare ili pogreške.

Odgovornost revizora

Naša dogovornost je izraziti mišljenje o finansijskom položaju Zavoda na osnovu revizije koju smo obavili. Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim revizijskim standardima. Ti standardi zahtijevaju da postupamo u skladu sa etičkim standardima i planiramo, te obavimo reviziju na način da steknemo razumno uvjerenje o tome da li je knjigovodstvena evidencija bez značajnog pogrešnog prikazivanja. Revizija uključuje obavljanje procedura radi dobijanja revizijskih dokaza o iznosima elemenata finansijskih izvještaja: prihoda, rashoda, sredstava, obaveza i kapitala. Odabrane procedure zavise od revizorove prosudbe, kao i od procjene rizika značajnog pogrešnog prikazivanja elemenata finansijskih izvještaja usljed prevare ili pogreške. Za potrebe procjene rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje i fer prezentaciju finansijskih izvještaja Javne ustanove u svrhu određivanja revizorskih procedura u datim okolnostima, ali ne i u svrhu davanja mišljenja o funkcionisanju internih kontrola Ustanove. Revizija također uključuje ocjenjivanje adekvatnosti primijenjenih računovodstvenih politika i razumnosti računovodstvenih procjena Uprave.

Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i adekvatni da osiguraju osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

JU „STUDENSKI CENTAR“ SARAJEVO
Revizija finansijskih izvještaja za 2014. godinu

Osnov za mišljenje s rezervom

Zbog neplaćanja poreza i doprinosa uz isplatu plata u periodu od 01.01.2008. do 31.12.2014. godine, zaostale obaveze za poreze i doprinose iz izvještajnog i ranijeg perioda na dan bilansa iznose 4.227.470 KM. Prema poreznim propisima plaćanju kamata podliježu dospjele neizmirene porezne obaveze za period od dana dospeljeka do dana njihovog izmirenja. Porezna uprava je krajem 2013. i tokom 2014. godine naložila Javnoj ustanovi plaćanje dospjelih prijavljenih obaveza za porez i doprinose po osnovu isplaćenih plata, na koje je izvršen obračun kamata u iznosu od 1.007.327 KM i troškova prinudne naplate u iznosu od 256.482 KM. Utvrđene obaveze za kamate i troškove prinudne naplate u ukupnom iznosu od 1.263.809 KM nisu iskazane u finansijskim izvještajima Javne ustanove. Zbog propuštenog evidentiranja kamata i troškova prinudne naplate, Javna ustanova je iskazala manje obaveze u bilansu stanja na dan 31.12.2014. godine za 1.263.809 KM i veći kapital za isti iznos.

Po našem mišljenju, osim za efekte koje okolnosti opisane u prethodnoj tački imaju na prezentaciju finansijskog položaja i rezultata poslovanja Studentskog centra, finansijski izvještaji JU „Studentski centar“ Sarajevo predstavljaju istinito, u svim značajnim aspektima, finansijski položaj Javne ustanove na dan 31.12.2014. godine, rezultat poslovanja, promjene u kapitalu i novčani tok za period od 01.01. do 31.12.2014. godine, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

RECONS d.o.o. Sarajevo

Nedžad Grčić, direktor



Sarajevo, 15.05.2015. godine

Ovlašteni revizori

Damir Nurkić, broj licence: 3090029129

Enver Beganović, broj licence: 3030162105

OSNOVNI PODACI O STUDENSKOM CENTRU

Studentski centar Sarajevo je javna ustanova koja pruža usluge smještaja i ishrane studenata sa područja Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH (izuzev Sarajevskog kantona).

Javna ustanova ostvaruje prihode od usluga smještaja i ishrane studenata, usluga koje pruža drugim fizičkim i pravnim licima, iz mjesečnih dotacija Kantona Sarajevo, kao i iz drugih izvora.

Sjedište Javne ustanove je u Sarajevu, u ulici Podgaj 6.

Djelatnost Javne ustanove ostvaruje se putem slijedećih organizacionih jedinica:

- PJ Stručne službe,
- PJ Studentsko naselje Bjelave,
- PJ Studentsko naselje Nedžarići,
- PJ Ugostiteljstvo i turizam,
- PJ Servis (Agencija) za povremeno i privremeno zapošljavanje studenata i omladine

Javna ustanova je registrovana za direktne poreze pod identifikacionim brojem 4200458760008 i za indirektno poreze pod brojem 200458760008.

Upravni odbor:

1. Elvir Resić, predsjednik
2. Matija Lapenda, član
3. Mustafa Bašić, član
4. Amir Šehić, član
5. Fadila Ibrahimbegović-Gafić, član

Nadzorni odbor:

1. Alem Kukić, predsjednik
2. Dženana Bešlija, član
3. Advija Šeta, član

Direktor

Emir Kadrić

Prosječan broj zaposlenih tokom 2014. godine na bazi sati rada je 266 (prethodne godine 262). Prosječan broj zaposlenih tokom 2014. godine na bazi stanja krajem svakog mjeseca je 269 (prethodne godine 263).

OSNOV ZA PREZENTIRANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Finansijski izvještaji za 2014. godinu sačinjeni su u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji, Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI). Valuta izvještavanja je Konvertibilna marka (KM) koja je fiksno vezana za EUR (1 EUR = 1,95583 KM).

Priprema, sastavljanje i prezentacija finansijskih izvještaja temelje se na računovodstvenom načelu nastanka poslovnog događaja i načelu vremenske neograničenosti poslovanja.

Javna ustanova je pripremila svoje finansijske izvještaje u skladu sa računovodstvenom osnovom nastanka događaja, osim Izvještaja o gotovinskim tokovima koji je pripremljen na gotovinskoj osnovi.

Finansijski izvještaji su potpisani od strane Emira Kadrića, direktora Studentskog centra i Fuade Dautbašić, certificiranog računovođe.

SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Finansijski izvještaji obračunskog perioda pripremljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI i MRS).

Priznavanje prihoda

Javna ustanova ostvaruje prihode po osnovu subvencija Kantona i Federalnog ministarstva obrazovanja, kulture i sporta, po osnovu smještaja i ishrane studenata, participacijom studenata i po osnovu pružanja usluga drugima pravnim i fizičkim licima. Prihodi se priznaju u finansijskim izvještajima u momentu ispostavljanja fakture za izvršene usluge i prodatu robu koje nisu osporene od strane kupca.

Priznavanje rashoda

Rashodi u finansijskim izvještajima priznaju se primjenom računovodstvenog načela sučeljavanja prihoda i rashoda, direktnim povezivanjem troškova sa odgovarajućim prihodovnim transakcijama i sistematskom alokacijom troškova nabavke tokom vijeka trajanja sredstva.

Materijalna stalna sredstva

Materijalna stalna sredstva iskazuju se po trošku nabavke umanjenom za akumuliranu amortizaciju i umanje vrijednosti. Ulaganja u materijalna stalna sredstva (adaptacije i rekonstrukcije) dodaju se njihovoj knjigovodstvenoj vrijednosti, a ostala ulaganja terete rashode perioda. Građevinsko zemljište iskazuje se po trošku nabavke, odnosno po opštinskom cijenovniku za odgovarajući lokalitet i kategoriju zemljišta. Prihodi i rashodi ostvareni prodajom ili drugim oblicima otuđenja materijalnih stalnih sredstava uključuju se u bilans uspjeha.

Amortizacija materijalnih stalnih sredstava obračunava se linearnom metodom primjenom proporcionalnih stopa utvrđenih na osnovu procijenjenog vijeka upotrebe.

Zalihe

Zalihe sirovina i materijala, sitnog inventara i auto-guma iskazuju se po trošku nabavke koji obuhvata fakturnu cijenu i zavisne troškove nabavke. U slučaju kada je neto prodajna vrijednost zaliha niža od nabavne vrijednosti, zalihe se vrednuju i iskazuju po neto prodajnoj vrijednosti. Troškovi zaliha obračunavaju se metodom prosječne ponderisane cijene.

U stvari sitnog inventara razvrstavaju se predmeti čija je pojedinačna nabavna vrijednost niža od 250 KM bez obzira na vijek upotrebe. Otpis sitnog inventara vrši se prilikom stavljanja u upotrebu metodom pedesetpostotnog otpisa. Isknjižavanje iz knjigovodstvene evidencije vrši se u momentu rashodovanja. U maloprodajnim objektima zalihe se iskazuju po prodajnoj cijeni sa ukalkulisanom maržom i PDV-om.

Potraživanja

Potraživanja od kupaca, države, zaposlenih i drugih pravnih i fizičkih lica iskazuju se u poslovnim knjigama i finansijskim izvještajima na temelju uredne isprave o nastanku poslovnog događaja i podataka o njegovoj vrijednosti. Ispravka vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja formira se na bazi procjene. Visina ispravke vrijednosti određuje se prema pregledu individualnih salda potraživanja, datumu fakture i ostalim relevantnim faktorima.

Gotovina i ekvivalenti gotovine

Novčana sredstva na računima kod poslovnih banaka i u blagajni priznaju se i iskazuju u nominalnim iznosima. Sredstva izražena u stranim valutama preračunavaju se u vrijednost domaće valute primjenom srednjeg važećeg kursa Centralne banke BiH na dan bilansa stanja. Dobici i gubici koji proizilaze iz preračunavanja stranih valuta priznaju se u bilansu uspjeha.

Obaveze

Tekuće obaveze u poslovnim knjigama i finansijskim izvještajima iskazuju se prema vrijednosti poslovne promjene koja je proknjižena na osnovu uredne isprave ili ugovora.

Razgraničenja

Kratkoročna razgraničenja iskazuju se po osnovu unaprijed plaćenih troškova, unaprijed obračunatih prihoda, obračunatih a neplaćenih rashoda, i unaprijed naplaćenih i odloženih prihoda. Dugoročna razgraničenja iskazuju se po osnovu obaveza za koje se može očekivati da će nastati u budućim periodima ili u vezi sa kojima može postojati određena neizvjesnost, bilo u pogledu njihovog nastanka, bilo u pogledu njihove veličine.

Porezi

Studentski centar je obveznik poreza na dobit koji se obračunava po stopi od 10%. Na izvršene usluge i prodaju roba obračunava se porez na dodanu vrijednost po stopi od 17%, izuzev djelatnosti smještaja i ishrane studenata, koja je, shodno Zakonu o PDV-u, oslobođena PDV-a.

Primanja zaposlenih

Javna ustanova, u toku poslovanja, uplaćuje u ime zaposlenih penzijsko i zdravstveno osiguranje i ostale doprinose na plate i iz plate, kao i porez na plate. Ovi porezi i doprinosi obračunavaju se po propisanim stopama na osnovicu koju čine bruto plate. Takođe, ostale naknade zaposlenih, topli obrok, prevoz radnika na posao i sa posla, regres za godišnji odmor i ostale pomoći isplaćuju se u skladu sa propisima. Ove naknade iskazuju se u bilansu uspjeha u istom razdoblju u kojem se iskazuje i trošak plata i naknada.

JU „STUDENSKI CENTAR“ SARAJEVO
Revizija finansijskih izvještaja za 2014. godinu

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI

BILANS USPJEHA
za period 01.01.-31.12.2014. godine

P O Z I C I J A	I Z N O S	
	2014.	2013.
I. DOBIT ILI GUBITAK PERIODA		
POSLOVNI PRIHODI I RASHODI		
Poslovni prihodi	8.668.847	8.454.110
1. Prihodi od prodaje robe	828.703	863.178
a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima		
b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	828.703	863.178
c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu		
2. Prihodi od prodaje učinaka	5.480.747	5.520.393
a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima	19.898	26.505
b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	5.460.849	5.493.888
3. Ostali poslovni prihodi	2.359.397	2.070.539
Poslovni rashodi	9.033.465	8.888.686
1. Nabavna vrijednost prodate robe	1.638.995	1.999.845
2. Materijalni troškovi	1.080.041	997.359
3. Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja	4.595.109	4.451.790
a) Troškovi plaća i naknada plaća zaposlenima	3.784.625	3.656.494
b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih	793.159	768.306
c) Troškovi naknada ostalim fizičkim licima	17.325	26.990
4. Troškovi proizvodnih usluga	996.603	825.536
5. Amortizacija	132.691	129.684
6. Nematerijalni troškovi	572.312	489.892
Povećanje vrijednosti zaliha učinaka		
Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	17.714	4.744
Dobit od poslovnih aktivnosti		
Gubitak od poslovnih aktivnosti	364.618	444.740
FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI		
Finansijski prihodi	26	20
1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica		
2. Prihodi od kamata	26	20
3. Pozitivne kursne razlike		
Finansijski rashodi	88.666	157.844
1. Finansijski rashodi iz odnosa s povezanim pravnim licima		
2. Rashodi kamata	85.656	157.220
3. Negativne kursne razlike	3.010	
4. Rashodi iz osnova valutne klauzule		
5. Ostali finansijski rashodi		624
Dobit od finansijske aktivnosti		
Gubitak od finansijske aktivnosti	88.640	157.824
Gubitak redovne aktivnosti	453.258	600.510

JU „STUDENTSKI CENTAR“ SARAJEVO
Revizija finansijskih izvještaja za 2014. godinu

OSTALI PRIHODI I RASHODI		
Ostali prihodi i dobici osim po osnovu osnovne imovine namijenjene prodaji i obustavljenog poslovanja	9.451	11.205
1. Viškovi	7.607	10.797
2. Naplaćena otpisana potraživanja	1.802	408
3. Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi	42	
Ostali rashodi i gubici osim po osnovu osnovne imovine namijenjene prodaji i obustavljenog poslovanja	67.692	39.336
1. Gubici od prodaje i rashodovanja osnovne imovine	3.592	
2. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja	33.758	2.619
3. Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi	30.342	36.717
Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda		
Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda	58.241	28.131
Prihodi iz osnova promjene računovodstvenih politika i ispravki neznačajnih grešaka iz ranijih perioda	5.466	500
Rashodi iz osnova promjene računovodstvenih politika i ispravki neznačajnih grešaka iz ranijih perioda	154.345	425
DOBIT ILI GUBITAK OD NEPREKINUTOG POSLOVANJA		
Dobit od neprekinutog poslovanja prije poreza		
Gubitak od neprekinutog poslovanja prije poreza	660.378	628.566
POREZ NA DOBIT OD NEPREKINUTOG POSLOVANJA		
Porezni rashodi perioda		
Odloženi porezni rashodi perioda		
Odloženi porezni prihodi perioda		
NETO DOBIT ILI GUBITAK OD NEPREKINUTOG POSLOVANJA		
Neto dobit od neprekinutog poslovanja		
Neto gubitak od neprekinutog poslovanja	660.378	628.566
DOBIT ILI GUBITAK OD PREKINUTOG POSLOVANJA		
Prihodi i dobici iz osnova prodaje i usklađivanja vrijednosti imovine namijenjene prodaji i obustavljenog poslovanja		2.956
Rashodi i gubici iz osnova prodaje i usklađivanja vrijednosti imovine namijenjene prodaji i obustavljenog poslovanja		
Dobit od prekinutog poslovanja		2.956
Gubitak od prekinutog poslovanja		
Porez na dobit od prekinutog poslovanja		296
Neto dobit od prekinutog poslovanja		2.660
NETO DOBIT ILI GUBITAK PERIODA		
Neto dobit perioda		
Neto gubitak perioda	660.378	625.906

JU „STUDENTSKI CENTAR“ SARAJEVO
Revizija finansijskih izvještaja za 2014. godinu

BILANS STANJA - AKTIVA
na dan 31.12.2014. godine

P O Z I C I J A	2014.			2013.
	Bruto	IV	Neto	
AKTIVA				
A) STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI	21.625.782	13.587.853	8.037.929	6.145.060
I. Nematerijalna sredstva	174.545	155.424	19.121	17.762
1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj				
2. Koncesije, patenti, licence i druga prava	3.200		3.200	
3. Goodwil				
4. Ostala nematerijalna sredstva	171.345	155.424	15.921	17.762
5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi				
II. Nekretnine, postrojenja i oprema	21.429.748	13.432.429	7.997.319	6.012.560
1. Zemljišta				
2. Građevinski objekti	19.560.980	12.246.300	7.314.680	5.486.475
3. Postrojenja i oprema	1.733.493	1.186.129	547.364	506.567
4. Stambene zgrade i stanovi				
5. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	135.275		135.275	19.518
III. Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva	21.489		21.489	21.489
IV. Dugoročna razgraničenja				93.249
B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA				
C) TEKUĆA SREDSTVA	2.948.415	588.555	2.359.860	2.873.069
I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji	1.057.745	569.252	488.493	447.696
1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitni inventar	981.225	523.390	457.835	398.967
2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge				
3. Gotovi proizvodi	75.375	45.475	29.900	33.635
4. Roba	895	387	508	14.536
5. Dati avansi	250		250	558
II. Novac, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani	1.890.670	19.303	1.871.367	2.425.373
1. Novac i novčani ekvivalenti	124.886		124.886	75.045
a) Novac	124.886		124.886	75.045
2. Kratkoročna potraživanja	1.762.070	19.303	1.742.767	2.207.351
a) Kupci - povezana pravna lica				
b) Kupci u zemlji	1.510.631	19.303	1.491.328	1.989.047
c) Druga kratkoročna potraživanja	251.439		251.439	218.304
3. Kratkoročni finansijski plasmani				39.504
a) Ostali kratkoročni plasmani				39.504
4. Potraživanja za PDV	3.714		3.714	
5. Aktivna vremenska razgraničenja				103.473
D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA				
E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA				
POSLOVNA AKTIVA	24.574.197	14.176.408	10.397.789	9.018.129

JU „STUDENSKI CENTAR“ SARAJEVO
Revizija finansijskih izvještaja za 2014. godinu

BILANS STANJA - PASIVA
na dan 31.12.2014. godine

P O Z I C I J A	Iznos	
	2014.	2013.
PASIVA		
A) KAPITAL	3.003.098	1.905.642
I. Osnovni kapital	3.663.476	3.112.004
1. Državni kapital	3.663.476	3.112.004
2. Ostali osnovni kapital		
IX. Gubitak do visine kapitala	660.378	1.206.362
1. Gubitak ranijih godina		580.456
2. Gubitak izvještajne godine	660.378	625.906
3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina		
4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine		
X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli		
B) DUGOROČNA REZERVISANJA	0	0
1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike		
2. Dugoročna razgraničenja		
C) DUGOROČNE OBAVEZE	167.205	717.491
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital		
2. Obaveze prema povezanim pravnim licima		
3. Obaveze po dugoročnim vrijednosnim papirima		
4. Dugoročni krediti	167.205	717.491
D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE		
E) KRATKOROČNE OBAVEZE	7.208.881	6.383.636
I. Kratkoročne finansijske obaveze	143.529	166.653
1. Obaveze prema povezanim pravnim licima		
2. Obaveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima		
3. Kratkoročni krediti uzeti u zemlji	138.057	152.626
4. Kratkoročni krediti uzeti u inostranstvu		
5. Kratkoročni dio dugoročnih obaveza	5.472	14.027
II. Obaveze iz poslovanja	2.378.127	2.275.983
1. Dobavljači u zemlji	2.378.127	2.275.983
III. Obaveze iz specifičnih poslova	31.891	77.025
IV. Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih	4.555.555	3.783.796
1. Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća	4.555.555	3.783.796
V. Druge obaveze	17.541	17.453
VI. Obaveze za PDV	18.475	18.266
VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine	63.763	44.460
VIII. Obaveze za porez na dobit		
F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	18.605	11.360
G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE		
POSLOVNA PASIVA	10.397.789	9.018.129

JU „STUDENSKI CENTAR“ SARAJEVO
Revizija finansijskih izvještaja za 2014. godinu

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA - INDIREKTNA METODA
za period od 01.01. do 31.12.2014. godine

Red. broj	O P I S	Ozn. (+/-)	I Z N O S	
			2014.	2013.
	A. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1.	Neto dobit (gubitak) za period		-660.378	-625.906
	<i>Usklađivanje za:</i>			
2.	Amortizacija/vrijednost usklađivanja nematerijalne imovine	+	2.231	
4.	Amortizacija/vrijednost usklađivanja materijalne imovine	+	130.460	129.684
5.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalne imovine	+ (-)	3.592	
7.	Nerealizovani rashodi (prihodi) od kursnih razlika	+ (-)		
8.	Ostala usklađivanja za nenovčane stavke i novčani tokovi koji se odnose na ulagačke i finansijske aktivnosti	+ (-)	16.836	
9.	Ukupno		153.119	129.684
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha	+ (-)	-40.797	167.692
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje	+ (-)	497.719	349.943
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja	+ (-)	2.654	-68.572
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja	+ (-)	196.723	-103.473
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima	+ (-)	102.144	58.069
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza	+ (-)	746.225	872.510
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja	+ (-)	7.245	
17.	Ukupno		1.511.913	1.276.169
18.	Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti		1.004.654	779.947
	B. NOVČANI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI			
19.	I. Prilivi novca iz ulagačkih aktivnosti		4.500	
22.	Prilivi iz osnova prodaje osnovne imovine	+	4.500	
26.	II. Odlivi novca iz ulagačkih aktivnosti	+	385.589	53.044
29.	Odlivi iz osnova kupovine osnovne imovine	-	385.589	53.044
32.	Neto odliv novca iz ulagačkih aktivnosti		381.089	53.044
	C. NOVČANI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI			
33.	I. Prilivi novca iz finansijskih aktivnosti		156.728	4.062.566
35.	Priliv iz osnova dugoročnih kredita	+		627.986
36.	Priliv iz osnova kratkoročnih kredita	+	150.000	3.434.580
37.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	+	6.728	
38.	II. Odlivi novca iz finansijskih aktivnosti		730.451	4.765.612
40.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita	-	550.286	
41.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita	-	180.165	3.369.520
44.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	-		1.396.092
46.	Neto odliv novca iz finansijskih aktivnosti		573.723	703.046
47.	D. UKUPNI PRILIV NOVCA		1.004.654	779.947
48.	E. UKUPNI ODLIV NOVCA		954.812	756.090
49.	F. NETO PRILIV NOVCA		49.841	23.857
50.	G. NETO ODLIV NOVCA			
51.	H. Novac na početku izvještajnog perioda		75.045	51.188
52.	I. Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna novca	+		
53.	J. Negativne kursne razlike iz osnova preračuna novca	-		
54.	K. Novac na kraju izvještajnog perioda		124.886	75.045

JU „STUDENSKI CENTAR“ SARAJEVO
Revizija finansijskih izvještaja za 2014. godinu

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU
Za period koji završava na dan 31.12.2014. godine

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU	Državni kapital	Akumulirani gubitak	UKUPNO
1. Stanje na dan 31. 12. 2012. godine	3.112.004	-580.456	2.531.548
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama			
3. Efekti ispravki grešaka		1.757.834	1.757.834
Ponovo iskazano stanje na dan 31. 12. 2012. odnosno 1. 1. 2013. godine	3.112.004	1.177.378	4.289.382
5. Efekti revalorizacije materijalne i nematerijalne imovine			
6. Nerealizovani dobiti / gubici po osnovu finansijske imovine raspoložive za prodaju			
7. Kursne razlike nastale prevođenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu prezentacije			
8. Neto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha		-625.906	-625.906
9. Neto dobiti / gubici perioda priznati direktno u kapitalu			
10. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokrića gubitka			
11. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala			
12. Stanje na dan 31. 12. 2013. odnosno 1. 1. 2014. godine	3.112.004	551.472	3.663.476
13. Efekti promjena u računovodstvenim politikama			
14. Efekti ispravki grešaka			
Ponovo iskazano stanje na dan 31. 12. 2013. odnosno 1. 1. 2014. godine	3.112.004	551.472	3.663.476
16. Efekti revalorizacije materijalne i nematerijalne imovine			
17. Nerealizovani dobiti / gubici po osnovu finansijske imovine raspoložive za prodaju			
18. Kursne razlike nastale prevođenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu prezentacije			
19. Neto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha		-660.378	-660.378
20. Neto dobiti / gubici perioda priznati direktno u kapitalu			
21. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokrića gubitka			
22. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala			
23. Stanje na dan 31. 12. 2014. godine	3.112.004	-108.906	3.003.098

JU „STUDENTSKI CENTAR“ SARAJEVO
Revizija finansijskih izvještaja za 2014. godinu

ZABILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

1. PRIHODI I RASHODI

U revidiranom periodu su iskazani prihodi i rashodi, te finansijski rezultat kako slijedi:

Opis	2014		2013	
	Rashodi	Prihodi	Rashodi	Prihodi
Prihodi od ugostiteljskih usluga		828.703		863.177
Vrijednost prodate robe		19.898		26.505
Vrijednost pruženih usluga-servis		539.287		448.515
Subvencije kantona za ishranu (Bjelave i Nedžarići)		1.667.499		1.677.071
Subvencije kantona za stanarinu (Bjelave)		515.111		519.675
Subvencije kantona za stanarinu (Nedžarići)		645.397		645.736
Restoran Bjelave i Nedžarići		1.176.288		1.228.770
Stanarina Bjelave		314.752		339.912
Stanarina Nedžarići		493.931		503.943
Ostale usluge		108.585		130.267
Prihodi od prodaje učinaka		5.460.849		5.493.888
Prihodi od prodaje učinaka		5.480.747		5.520.393
Ostali poslovni prihodi		10.960		222
Prihodi od zakupa-FEF, Work, Otas		850.962		682.500
Prihodi od zakupa-Engility Icitap		136.103		136.103
Prihodi od zakupa		987.064		818.602
Prihodi od donacija		98.445		42.988
Prihodi od članarina				
Potpota Kantona		1.150.000		1.150.000
Refundacija bolovanja		38.506		55.796
Prihodi od Zavoda-pripravnici		24.520		2.931
Prihodi iz namjenskih izvora finansiranja		1.213.026		1.208.727
Ostali poslovni prihodi		49.901		
Ostali poslovni prihodi		2.359.396		2.070.539
Operativni prihodi		8.668.846		8.454.110
Utrošeni materijal-ugostiteljstvo	494.252		493.807	
Utrošeni materijal-ishrana studenata	1.144.743		1.506.038	
Materijalni troškovi-ugostiteljstvo	1.638.995		1.999.845	
Utrošeni ostali materijal	206.862		187.413	
Energija i gorivo	773.404		793.402	
Rezervni dijelovi za računare i dr.	4.609		3.956	
Sitan inventar	95.165		12.588	
Materijalni troškovi-ostali	1.080.041		997.359	
Materijalni troškovi	2.719.035		2.997.204	
Neto plaća	2.179.956		2.125.586	
Porez na dohodak	132.034		101.859	
Doprinosi na plaću	362.938		347.450	
Doprinosi iz plaća	1.071.191		1.025.803	
Plaće	3.746.119		3.600.698	
Neto plaća-bolovanje preko 42 dana	38.506		55.796	
Plaće i naknade plaća	3.784.625		3.656.494	
Troškovi službenih putovanja	6.469		8.823	
Topli obrok	552.115		521.349	

JU „STUDENTSKI CENTAR“ SARAJEVO
Revizija finansijskih izvještaja za 2014. godinu

Naknade za prevoz	157.741	154.013
Isplate za vjerske praznike	20.550	33.000
Otpremnine prilikom odlaska u penziju	28.933	28.343
Ostale isplate zaposlenicima	27.351	22.778
Troškovi ostalih primanja, naknada i materijalnih prava zaposlenih	786.690	759.483
Troškovi ostalih primanja, naknada i materijalnih prava zaposlenih	793.159	768.306
Troškovi naknada članovima odbora, komisija i sl.	6.905	10.600
Ugovori o djelu	10.420	16.390
Troškovi naknada ostalim fizičkim licima	17.325	26.990
Troškovi plaća i ostalih primanja zaposlenih i drugih fizičkih lica	4.595.109	4.451.791
Troškovi usluga studentskih servisa i sl.	558.837	455.629
Ostale usluge na doradi učinaka	14.912	29.887
Troškovi transporta	454	259
Usluge održavanja	283.188	193.286
Troškovi zakupa	139.174	146.474
Usluge reklame	38	
Troškovi proizvodnih usluga	996.603	825.536
Amortizacija	132.691	129.684
Nematerijalni troškovi	572.312	489.892
Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	17.714	4.743
Operativni rashodi	9.033.464	8.898.849
Gubitak od operativnih aktivnosti	364.617	444.740
Finansijski prihodi	26	1.779
Kamate po kreditima banaka	41.891	107.743
Zatezne kamate-Elekt. I TP DC	43.691	49.363
Rashodi kamata	85.583	157.107
Negativne kursne razlike	3.010	
Ostali finansijski rashodi	74	851
Finansijski rashodi	88.667	157.844
Gubitak od finansijskih aktivnosti	88.640	156.066
Ostali prihodi i dobici	14.917	14.661
Gubici od prodaje stalnih sredstava	3.592	
Otpis potraživanja	33.758	
Otpis stalnih sredstava	16.836	14.404
Troškovi sudskih sporova	3.402	15.363
Ostali rashodi i gubici	10.104	9.995
Ispravke grešaka iz ranijih godina	154.345	
Ostali rashodi i gubici	222.037	39.762
Gubitak od ostalih prihoda i rashoda	207.120	25.101
Gubitak	660.378	625.906

JU „STUDENSKI CENTAR“ SARAJEVO
Revizija finansijskih izvještaja za 2014. godinu

Operativni rezultat

Najznačajniji operativni prihodi su prihodi od usluga smještaja i ishrane studenata, koji su ostvareni u iznosu od 4.812.977 KM (prethodne godine: 4.915.106 KM), kako slijedi:

Opis	Iznos
Subvencije kantona za ishranu (Bjelave i Nedžarići)	1.667.499
Subvencije kantona za stanarinu (Bjelave i Nedžarići)	1.160.507
Subvencije kantona	2.828.006
Participacije studenata za ishranu (Bjelave i Nedžarići)	1.176.288
Participacije studenata za stanarine (Bjelave i Nedžarići)	808.683
Participacije studenata	1.984.971
Ukupno	4.812.977

Finansiranje smještaja i ishrane studenata vrši se iz subvencija kantona i participacije studenata. Za studente iz Republike Srpske, Posavskog, Bosansko-podrinjskog i Kantona br. 10 (Livanjskog) subvencioniranje smještaja i ishrane studenata vrši Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke i kulture, a za ostale studente matični kantoni. Tokom 2014. godine subvencije kantona i Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, kao i naknade po osnovu povremenog smještaja i ishrane ostvarene neposredno od studenata iznosile su, kako slijedi:

R.br.	Opis	Iznos
1	Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke (za Posavski, Bosansko-podrinjski i Kanton br. 10 i za Republiku Srpsku)	478.737
2	Unsko-sanski kanton	284.256
3	Tuzlanski kanton	231.147
4	Zeničko-dobojski kanton	1.025.703
5	Srednjobosanski kanton	768.380
6	Hercegovačko-neretvanski kanton	25.137
7	Brčko distrikt BiH	11.151
8	Usluge povremenog noćenja i ishrane studenata	3.496
	Ukupno	2.828.006

Protokolom o subvencioniranju kalkulativne cijene smještaja i ishrane studenata u studentskim centrima – domovima u FBiH od 30.12.1999. godine, Vlada FBiH i vlade šest kantona: Sarajevskog, Hercegovačko-neretvanskog, Unsko-sanskog, Zeničko-dobojskog, Srednjobosanskog i Tuzlanskog kantona su se obavezale da će putem kantonalnih ministarstava nadležnih za oblast obrazovanja subvencionirati troškove smještaja i ishrane studenata u visini od 60% kalkulativne cijene utvrđene Elabortom Ekonomskog instituta Sarajevo za školsku 1998/99 godinu, te da će u tom cilju donijeti odgovarajuće odluke kojim će se osigurati realizacija sredstava iz federalnog i kantonalnih budžeta. Prema tački IV Prokola studentski centri su obavezni da nadležnom kantonalnom ministarstvu za svaki mjesec (do 05. u mjesecu) dostavlja tačne podatke o broju studenata korisnika usluga smještaja i ishrane u studentskim domovima. Tačkom V Protokola dogovoreno je da će organi iz tačaka I, II i III (Vlada i nadležno

JU „STUDENSKI CENTAR“ SARAJEVO
Revizija finansijskih izvještaja za 2014. godinu

ministarstvo Federacije BiH i vlade i nadležna ministarstva kantona) na osnovu prispjele dokumentacije o broju korisnika usluga u studentskim centrima – domovima, u periodu od 01.04.1999. godine do naredne školske godine ili do donošenja zakona koji će urediti ovu oblast, vršiti doznake utvrđenih iznosa sredstava na račun studentskih domova koji koriste studenti iz kantona.

Subvencija kantona iz kojeg student dolazi, odnosno Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, po studentu iznosi 189 KM mjesečno, što za školsku godinu iznosi 1.890 KM (10 mjeseci: od 15.09. tekuće do 15.07. naredne godine).

Participacija studenata u cijeni smještaja i ishrane u studentskom naselju Bjelave i studentskom domu Nedžarići, u zavisnosti od kategorije sobe, kreće se od 109 do 154 KM. U cijenu je uključena ishrana od 50 obroka mjesečno. Ukupna cijena smještaja i ishrane studenata, sa obezbijeđenom subvencijom, kreće se od 298 do 343 KM.

Pored smještaja i ishrane studenata, kao osnovne djelatnosti, Javna ustanova se bavi i pružanjem ugostiteljskih usluga, te uslugama posredovanja u povremenom i privremenom zapošljavanju studenata i prodajom robe na malo. Po ovom osnovu Javna ustanova je ostvarila prihode u iznosu od 1.496.473 KM (prethodne godine: 1.468.464 KM):

Opis	Iznos
Prihodi od ugostiteljskih usluga	828.703
Vrijednost prodate robe	19.898
Vrijednost pruženih usluga-servis	539.287
Ostale usluge	108.585
Ukupno	1.496.473

Javna ustanova je od ugostiteljskih usluga ostvarila prihode u iznosu od 828.703 KM. Ugostiteljske usluge su se pružale u 17 objekata, od kojih 13 objekata pod zakupom.

Javna ustanova je u izvještajnoj godini ostvarila prihode od zakupa poslovnih prostora u iznosu od 987.064 KM (prethodne godine: 818.602 KM) od zakupaca, kako slijedi:

R.br.	Zakupac	Iznos
1	Engility (ICITAP) USA	136.103
2	Ministarstvo sigurnosti BiH, Agencija za policijsku podršku/potporu Sarajevo	114.923
3	Ministarstvo sigurnosti BiH, Granična policija	70.062
4	Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Sarajevo	266.285
5	Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Sarajevo	253.385
6	Index line d.o.o. Sarajevo	4.103
7	Index line d.o.o. Sarajevo	2.564
8	Telekomunikacije RS a.d. Banja Luka	12.000
9	Telekomunikacije RS a.d. Banja Luka	12.000
10	FEF d.o.o. Sarajevo	24.118
11	Student Work internet operater d.o.o. Sarajevo	3.077
12	Wigwam Travel & Consulting d.o.o. Sarajevo	6.462
13	Centar za razvoj i afirmaciju kulture i obrazovanja Litteratus Sarajevo	2.736
14	Kanton Sarajevo-Stručna služba za zajedničke poslove	78.480

JU „STUDENSKI CENTAR“ SARAJEVO
Revizija finansijskih izvještaja za 2014. godinu

15	Udruženje turističkih agencija u BiH Sarajevo	256
16	Total media	513
Ukupno		987.064

Prema Odluci Skupštine Kantona Sarajevo iz 2000. godine obaveza je Kantona subvencionirati 43,60% bruto troškova zaposlenih i angažovanih na poslovima smještaja i ishrane studenata. Po ovom osnovu Kanton je u izvještajnoj godini doznačio 1.150.000 KM, kao i prethodne godine.

Troškovi plata zaposlenih, kao najznačajnije stavke u okviru operativnih rashoda, ostvareni u iznosu od 3.784.625 KM (prethodne godine: 3.656.494 KM) odnose se na:

- neto plate.....2.179.956 KM
- naknade plata za bolovanje preko 42 dana38.506 KM
- porez na dohodak.....132.034 KM
- doprinosi na plate.....362.938 KM
- doprinosi iz plate.....1.071.191 KM

Troškovi ostalih primanja zaposlenih u iznosu od 793.159 KM (prethodne godine: 768.306 KM) odnose se na:

- topli obrok.....552.115 KM
- naknade za prevoz.....157.741 KM
- otpremnine prilikom penzionisanja28.933 KM
- isplate za vjerske praznike20.550 KM
- troškovi službenih putovanja6.469 KM
- ostala primanja.....27.351 KM

Materijalni troškovi iskazani u iznosu od 2.719.035 KM (prethodne godine: 2.997.204 KM) odnose se na:

- utrošeni materijal (ishrana studenata i ugostit.)...1.638.995 KM
- utrošeni ostali materijal.....206.862 KM
- energija i gorivo773.404 KM
- rezervni dijelovi za računare.....4.609 KM
- troškovi sitnog inventara.....95.165 KM

Troškovi proizvodnih usluga u iznosu od 996.603 KM (prethodne godine: 825.536 KM) odnose se na:

- troškove usluga studentskog servisa558.837 KM
- usluge održavanja (građevina, opreme i dr.)283.188 KM
- ostale usluge.....15.404 KM
- troškove zakupa139.174 KM

Rezultat od finansijskih aktivnosti

Finansijski prihodi u iznosu od 26 KM odnose se na prihode od kamata na depozite po viđenju.

Finansijski rashodi u iznosu od 88.667 KM (prethodne godine: 157.844 KM) odnose se na:

- kamate na kredite 41.891 KM
- zatezne kamate (Elektroprivreda i TP DC).....43.691 KM
- ostali finansijski rashodi3.084 KM

Rezultat od ostalih aktivnosti

Ostali prihodi u iznosu od 14.917 KM odnose se na viškove (7.607 KM) i ostale prihode (7.310 KM).

Ostali rashodi u iznosu od 222.037 KM odnose se na slijedeće:

- gubici od prodaje stalnih sredstava.....3.592 KM
- otpis potraživanja.....33.758 KM
- rashodovanje stalnih sredstava 16.836 KM
- troškovi sudskih sporova3.402 KM
- ispravka grešaka iz prethodnog perioda 154.345 KM
- ostali rashodi i gubici..... 10.104 KM

Rashodi po osnovu ispravki grešaka iz prethodnog perioda najvećim dijelom (134.761 KM) odnose se na isknjižavanje razgraničenja po osnovu investicionog održavanja, kako slijedi:

- molersko-farbarski radovi na objektu Studentsko naselje Bjelave (smještaj studenata), po računu izvođača radova od 27.08.2012. godine u iznosu od 55.224 KM,
- građevinsko-zanatski radovi na objektima: Omladinski hotel Bjelave i Studentsko naselje Bjelave-smještaj studenata (sanacija i popravke) po računu-okončanoj situaciji izvođača radova od 10.04.2012. godine u iznosu od 87.662 KM. Od ovog iznosa na rashode je evidentirano 18.632 KM, dok je iznos od 69.030 KM razgraničen i iskazan na dugoročnim razgraničenjima na dan 31.12.2012. godine. U 2013. godini evidentiran je rashod u iznosu od 31.005 KM, a ostatak od 38.025 KM iskazan je na razgraničenjima,
- molersko-farbarski radovi na objektima: Studentsko naselje Bjelave br. 1 i Studentski dom Nedžarići, po računu izvođača radova od 01.10.2013. godine u iznosu od 93.249 KM, od kojeg je iznos od 51.737 KM evidentiran na rashode perioda, dok je iznos od 41.512 KM razgraničen.

JU „STUDENSKI CENTAR“ SARAJEVO
Revizija finansijskih izvještaja za 2014. godinu

2. STALNA SREDSTVA

2.1. Nematerijalna sredstva

U bilansu stanja na dan 31.12.2014. godine iskazana su nematerijalna stalna sredstva u iznosu od 19.121 KM. Promjene na ovoj bilansnoj poziciji tokom 2014. godine evidentirane su kako slijedi:

Opis	Iznos	
	31.12.14.	31.12.13.
Ulaganja na tuđim sredstvima	171.345	198.306
Licence	3.200	
Ispravka vrijednosti	-155.424	-180.544
Ulaganja na tuđim sredstvima-neto	19.121	17.762

Tokom 2014. godine izvršena su ulaganja na tuđim sredstvima u iznosu od 440 KM. Nabavljeno je pet licenci u iznosu od 3.200 KM. Isknjižena su ulaganja u prostor Općine Centar nabavne vrijednosti 27.401 KM i ispravke vrijednosti 27.351 KM. Obračunata je amortizacija nematerijalnih sredstava u iznosu od 2.231 KM (prethodne godine: 5.924 KM).

2.2. Nekretnine, postrojenja i oprema

U bilansu stanja na dan 31.12.2014. godine iskazane su nekretnine, postrojenja i oprema u iznosu od 7.997.319 KM. Promjene na ovoj bilansnoj poziciji tokom 2014. godine evidentirane su kako slijedi:

Opis	Građevinski objekti	Postrojenja i oprema	Alati i namještaj	Transportna sredstva	NPO u pripremi	Ukupno
NABAVNA VRIJEDNOST						
Stanje na dan 01.01.2014. godine	13.223.038	734.312	784.139	162.741	19.518	14.923.748
Nabavke	115.568	111.467	9.660	29.498	115.757	381.949
Uknjižavanje	6.222.374					6.222.374
Prodaja				-8.092		-8.091
Rashodovanja		-44.817	-45.414			-90.231
Stanje na dan 31.12.2014. godine	19.560.980	800.962	748.385	184.146	135.275	21.429.747
ISPRAVKA VRIJEDNOSTI						
Amortizacija do 2014. godine	7.736.563	368.416	694.888	111.321		8.911.188
Uknjižavanje	4.464.540					4.464.540
Amortizacija za 2014. godinu	45.198	49.393	24.676	11.193		130.460
Rashodovanja		-34.811	-38.949			-73.759
Stanje na dan 31.12.2014. godine	12.246.300	382.998	680.616	122.514	0	13.432.428
SADAŠNJA VRIJEDNOST						
Stanje na dan 01.01.2013. godine	5.486.475	365.896	89.251	51.420	19.518	6.012.561
Stanje na dan 31.12.2014. godine	7.314.680	417.964	67.769	61.632	135.275	7.997.319

JU „STUDENTSKI CENTAR“ SARAJEVO
Revizija finansijskih izvještaja za 2014. godinu

Građevinski objekti iskazani u neto iznosu od 7.314.680 KM odnose se na slijedeće objekte:

R.br.	Opis	Nabavna vrijednost	Ispravka vrijednosti	Sadašnja vrijednost
1	Studentsko naselje Bjelave, paviljoni: I-IX	8.428.589	6.564.629	1.863.960
2	Studentski dom Nedžarići, objekat A	4.881.141	3.502.234	1.378.907
3	Studentski dom Nedžarići, objekat B	4.446.122	1.021.313	3.424.809
4	V.P.V. Vraca	1.341.232	973.505	367.727
5	Studentsko naselje Bjelave - prodavnica	29.998	20.302	9.695
6	Studentsko naselje Bjelave - muzička baraka	70.559	70.559	
7	Studentsko naselje Bjelave - montažni objekat	17.017	3.648	13.369
8	Poslovni proctor, Maršala Tita 28	172.899	39.689	133.210
9	Poslovni prostor, Azize Šaćirbegović 24	173.422	50.420	123.003
Ukupno		19.560.980	12.246.299	7.314.680

Tokom 2014. godine uknjižena su dva građevinska objekta koja su se vodila u vanbilansnoj evidenciji i to:

Opis	Nabavna vrijednost	Ispravka vrijednosti do 31.12.13.	Sadašnja vrijednost
Studentski dom Nedžarići „A“ (dio objekta izdat pod zakup 2002. godine Evropskoj komisiji - policijska misija (EUPM), bez naknade)	4.881.141	3.493.448	1.387.693
V.P.V. Vraca (Turski koledž, izdat pod zakup 1997. god. na 20 godina, izvršena ulaganja zakupca na ime zakupnine)	1.341.232	971.091	370.141
Ukupno	6.222.374	4.464.540	1.757.834

Nabavljena je oprema, transportna sredstva, alat i namještaj u iznosu od 150.624 KM. Nabavka se odnosi na rashladni uređaj (84.322 KM), teretno vozilo marke Citroen Berlingo (6.980 KM), teretno vozilo hladnjača (3.000 KM), mašina za mljevenje mesa (2.200 KM) i dr. Izvršena su ulaganja u građevinske objekte u iznosu od 115.568 KM, a što se odnosi na izgradnju parkinga uz objekat „B“ u Nedžarićima (90.694 KM), izgradnja električne rampe na parkingu (6.890 KM), ulaganja u tenisko igralište (5.616 KM) i druga ulaganja u objekat „B“ (9.356 KM) i paviljon na Bjelavama (3.012 KM). Prodato je putničko motorno vozilo marke Hyundai za 4.500 KM. Knjigovodstvena vrijednost vozila iznosila je 8.092 KM, tako da je ostvaren gubitak (rashod) od prodaje u iznosu od 3.592 KM. Rashodovana je oprema, alat i namještaj nabavne vrijednosti 90.231 KM, otpisane vrijednosti 73.759 KM i sadašnje vrijednosti 16.472 KM. Obračunata je amortizacija nekretnina, postrojanja i opreme u iznosu od 130.460 KM (prethodne godine: 123.760 KM).

JU „STUDENTSKI CENTAR“ SARAJEVO
Revizija finansijskih izvještaja za 2014. godinu

Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme obračunava se metodom linearne amortizacije primjenom stopa utvrđenih na osnovu procijenjenog vijeka upotrebe:

- Građevinski objekti.....	0,18 – 1,30%
- Oprema za ugostiteljstvo, trgovinu i smještaj.....	5,00 – 18,00%
- Kancelarijski namještaj.....	11,00 – 12,50%
- Računarska oprema.....	10,00 – 20,00%
- Alati	5,00 – 18,00%
- PTT oprema	6,80 – 10,00%
- Oprema za zagrijavanje prostorija i klima uređaji.....	5,00 – 16,50%
- Putnički automobili.....	5,00%
- Dostavna vozila	10,00 – 20,00%

Sredstva u pripremi u iznosu od 135.275 KM odnose se na izgradnju teniskog igrališta u Nedžarićima.

2.3. Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva

U bilansu stanja na dan 31.12.2014. godine iskazana su ostala stalna materijalna sredstva u iznosu od 21.489 KM. Knjigovodstveno su evidentirana kako slijedi:

Opis	Iznos	
	31.12.14.	31.12.13.
Ostala stalna materijalna sredstva	21.489	21.489

Ostala stalna materijalna sredstva odnose se na knjige u biblioteci Javne ustanove.

3. TEKUĆA SREDSTVA

3.1. Zalihe

U bilansu stanja na dan 31.12.2014. godine iskazane su zalihe knjigovodstvene vrijednosti u iznosu od 488.493 KM. Iskazane zalihe odnose se na slijedeće stavke:

Opis	Iznos	
	31.12.14.	31.12.13.
Sirovine i materijal	262.314	199.620
Sitan inventar i autogume	718.911	700.138
Ispravka vrijednosti sit.inventara i autoguma	-523.390	-500.811
Sirovine, materijal, sitan inventar-neto	457.835	398.967
Proizvodi u kantinama/menzama-bruto	75.375	90.199
Ukalkulisani RUC	-34.522	-43.463
Ukalkulisani PDV	-10.952	-13.101
Proizvodi u kantinama/menzama-neto	29.900	33.635
Roba u prodavnicama	894	3.604
Ukalkulisani RUC	-258	-865
Ukalkulisani PDV	-130	-523
Roba u tranzitnoj prodaji-Sprind		12.320
Roba	507	14.536
Avansi za robu	250	558
Ukupno	488.493	447.696

Zalihe sirovina i materijala, rezervnih dijelova, sitnog inventara i auto-guma vode se po nabavnoj vrijednosti. U slučaju kada je neto prodajna vrijednost zaliha niža od nabavne vrijednosti, zalihe se vrednuju i iskazuju po neto prodajnoj vrijednosti.

U stvari sitnog inventara razvrstavaju se predmeti čija je pojedinačna nabavna vrijednost niža od 250 KM, bez obzira na vijek upotrebe. Otpis sitnog inventara vrši se prilikom stavljanja u upotrebu metodom pedesetpostotnog otpisa. Isknjižavanje iz knjigovodstvene evidencije vrši se u momentu rashodovanja.

Zalihe proizvoda i robe u prodajnim objektima se vode po prodajnim cijenama sa ukalkulisanom razlikom u cijeni i PDV-om. Proizvodi u kantinama/menzama odnose se na zalihe materijala (namirnice) koje su namijenjene za pripremu jela, a koje su utrošene početkom januara 2015. godine.

Knjigovodstveno stanje zaliha iskazano na dan 31.12.2014. godine usaglašeno je sa stanjem zaliha utvrđenim popisom na isti dan.

JU „STUDENTSKI CENTAR“ SARAJEVO
Revizija finansijskih izvještaja za 2014. godinu

3.2. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani

3.2.1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti

U bilansu stanja na dan 31.12.2014. godine iskazana je gotovina u iznosu od 124.886 KM. Iskazana gotovina odnosi se na novac na računima kod poslovnih banaka i u blagajni društva:

Opis	Iznos	
	31.12.14.	31.12.13.
Raiffeisen banka	24.800	1.077
UniCredit banka	3.335	7.566
UniCredit banka	3.351	517
Turkish Ziraat banka	58	58
Sparkasse banka	769	985
Moja banka	70	11.707
Vakufska banka	13.041	57
Izdvojena sredstva-otkup stanova	641	641
Transakcijski računi	46.066	22.608
Raiffeisen banka-EUR	1.438	6.636
UniCredit banka-EUR	803	803
Raiffeisen banka-USD	1	
Devizni računi	2.242	7.438
Blagajna	39.943	34.882
Sudski depozit kod Raiffeisen banke	36.634	10.117
Gotovina	124.886	75.044

Stanje iskazano u iznosu od 36.634 KM odnosi se na zaplijenjena novčana sredstva na transakcijskom računu kod Raiffeisen banke po izvršnom sudskom rješenju na ime izmirenja duga prema JP Elektroprivreda BiH (10.117 KM) i Općini Centar (26.517 KM).

3.2.2. Kratkoročna potraživanja

Kupci

U bilansu stanja na dan 31.12.2014. godine iskazana su potraživanja od kupaca u iznosu od 1.491.328 KM. Knjigovodstveno su evidentirana kako slijedi:

Opis	Iznos	
	31.12.14.	31.12.13.
Kupci u zemlji	1.491.328	1.989.047

Potraživanja od kupaca na dan 31.12.2014. godine imaju slijedeću strukturu:

JU „STUDENSKI CENTAR“ SARAJEVO
Revizija finansijskih izvještaja za 2014. godinu

R.br.	Naziv kupca	Iznos	
		31.12.14.	31.12.13.
1	Zeničko-dobojski kanton	396.910	326.130
2	Hercegovačko-neretvanski kanton	164.294	165.617
3	Tuzlanski kanton	77.112	70.875
4	Unsko-sanski kanton	198.639	113.589
5	Federalno ministarstvo obrazovanja	89.776	97.903
6	Srednjobosanski kanton	30.258	711.460
7	Udruženje za sport i rekreaciju mladih	36.885	52.985
8	Altermedia Sarajevo	83.409	102.681
a	Kupci sa saldnom preko 50.000 KM	1.077.282	1.641.240
b	Kupci sa saldnom ispod 50.000 KM	414.046	347.807
	Kupci (a+b)	1.491.328	1.989.047

Druga kratkoročna potraživanja

U bilansu stanja na dan 31.12.2014. godine iskazana su druga kratkoročna potraživanja u iznosu od 251.439 KM. Knjigovodstveno su evidentirana kako slijedi:

Opis	Iznos	
	31.12.14.	31.12.13.
Potraživanja od zaposlenih	14.813	20.185
Potraživanja za refundaciju naknada plaća	228.189	189.682
Plaćene akontacije poreza	8.202	8.202
Ostala potraživanja	235	235
Druga potraživanja	251.439	218.304

Potraživanja od zaposlenih u iznosu od 14.813 KM odnose se na potraživanja po osnovu kupljenih mobitela (8.572 KM), utvrđenih manjkova (5.230 KM) i po drugim osnovama (1.011 KM).

Potraživanja za refundaciju naknada plata u iznosu od 228.189 KM odnosi se na potraživanja od Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo po osnovu bolovanja preko 42 dana za koja su dostavljeni zahtjevi uz prateću medicinsku dokumentaciju.

Potraživanje u iznosu od 8.202 KM odnosi se na preplaćeni porez iz 1996. godine.

3.2.3. Potraživanja za PDV

Potraživanja za ulazni PDV u bilansu stanja na dan 31.12.2014. godine iskazana su u iznosu od 3.714 KM, a odnose se na ulazni PDV za koji na dan bilansa nije stečeno pravo odbitka. Knjigovodstveno su evidentirana kako slijedi:

Opis	Iznos	
	31.12.14.	31.12.13.
Ulazni PDV na koji nije stečeno pravo odbitka	3.714	

JU „STUDENSKI CENTAR“ SARAJEVO
Revizija finansijskih izvještaja za 2014. godinu

4. KAPITAL

U bilansu stanja na dan 31.12.2014. godine iskazan je kapital Ustanove u iznosu od 3.003.098 KM. Knjigovodstveno je evidentiran kako slijedi:

Opis	Iznos	
	31.12.14.	31.12.13.
Državni kapital	3.663.476	3.112.004
Gubitak ranijih godina	0	-580.455
Gubitak izvještajne godine	-660.378	-625.906
Kapital	3.003.098	1.905.643

Promjene na kapitalu tokom 2014. godine odnose se na slijedeće:

- povećanje po osnovu uknjižavanja građevinskih objekata koji su se vodili u vanbilansnoj evidenciji u iznosu od 1.757.834 KM,
- smanjenje po osnovu gubitka izvještajne godine u iznosu od 660.378 KM.

5. DUGOROČNE OBAVEZE

5.1. Dugoročni krediti

Dugoročni krediti su u bilansu stanja na dan 31.12.2014. godine iskazani u iznosu od 167.205 KM. U knjigovodstvu su evidentirani, kako slijedi:

Opis	Iznos	
	31.12.14.	31.12.13.
Sparkasse banka	18.762	89.582
Moja banka	148.443	241.966
Vakufska banka		385.943
Dugoročni krediti	167.205	717.491

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita odnose se na slijedeće kredite:

- Sparkasse banka d.d. Sarajevo, Ugovor o dugoročnom kreditu broj 582438/2 od 05.03.2012. godine. Iznos kredita je 200.000 KM. Kredit je odobren za prevazilaženje kratkoročnih nedostataka likvidnih sredstava. Kredit se otplaćuje u 36 jednaka mjesečna anuiteta u iznosu od 6.313 KM, u skladu sa otplatnim planom. Kamatna stopa je 8,50% p.a., promjenjiva. Tokom 2014. godine otplaćena je glavnica kredita u iznosu od 70.869 KM. Preostala obaveza po glavnici kredita u iznosu od 18.762 KM dospijeva u 2015. godini

- Moja banka d.d. Sarajevo, Ugovor o dugoročnom kreditu broj 116699/11 od 26.05.2011. godine. Iznos kredita je 450.000 KM. Kredit je odobren za trajna obrtna sredstva. Kredit se otplaćuje u 60 jednakih mjesečnih anuiteta u iznosu od 9.339 KM, u skladu sa otplatnim planom. Kamatna stopa je 8,99% p.a., promjenjiva. Tokom 2014. godine otplaćena je glavnica kredita u iznosu od 94.071 KM. Od ukupne preostale obaveze po glavnici kredita u iznosu od 148.443 KM, u 2015. godini dospijeva 102.780 KM, a u 2016. godini 45.664 KM.

- Vakufska banka d.d. Sarajevo, Ugovor o dugoročnom kreditu broj 293/12 od 01.11.2012. godine. Iznos kredita je 900.000 KM. Kredit je odobren za obrtna sredstva. Kredit se otplaćuje u 22 jednaka mjesečna anuiteta u iznosu od 44.488 KM, u skladu sa otplatnim planom. Kamatna stopa je 8,90% p.a.. Prema Ugovoru o cesiji, kredit otplaćuje Ministarstvo finansija Srednjobosanskog kantona u mjesečnom iznosu od 45.355 KM, a razlika u iznosu od 867 KM Banka uplaćuje na račun Ustanove. Tokom 2014. godine otplaćena je glavnica kredita u preostalom iznosu od 385.943 KM.

Od ukupno iskazanih dugoročnih kredita u iznosu od 167.205 KM, na tekući dio odnosi se 121.561 KM, koji dospijeva za plaćanje u 2015. godini, a na dugoročni dio 45.664 KM, koji dospijeva za plaćanje nakon 31.12.2015. godine.

6. KRATKOROČNE OBAVEZE

6.1. Kratkoročne finansijske obaveze

6.1.1. Kratkoročni krediti u zemlji

Kratkoročni krediti u zemlji u bilansu stanja na dan 31.12.2014. godine iskazani su u iznosu od 143.529 KM. Knjigovodstveno su evidentirane kako slijedi:

Opis	Iznos	
	31.12.14.	31.12.13.
Vakufska banka	138.057	
Dozvoljeno prekoračenje na računu		152.626
Kratkoročni kredit (mobiteli)	5.472	14.027
Kratkoročni krediti	143.529	166.654

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita odnose se na slijedeće kredite:

- Vakufska banka d.d. Sarajevo, Ugovor o kreditu broj 194/14 od 04.11.2014. godine. Iznos kredita je 150.000 KM. Kredit je odobren za obrtna sredstva. Kredit se odobrava na rok od 12 mjeseci. Povrat kredita će se vršiti u 12 jednakih mjesečnih anuiteta, a u skladu sa otplatnim planom koji je sastavni dio ugovora. Kamatna stopa je 9,90% p.a.. Tokom 2014. godine otplaćena je glavnica kredita u iznosu od 11.943 KM.

- Obaveza iskazane u početnom stanju u iznosu od 152.626 KM odnosi se na obavezu po Ugovoru o kreditu broj 00431/2013 – Dozvoljeno prekoračenje po transakcijskom računu, zaključen 15.01.2013. godine sa Raiffeisen bankom. Dozvoljeno prekoračenje (Overdraft) iznosi 200.000 KM. Kamatna stopa je 8,95% p.a., promjenjiva. Rok otplate kredita bio je 30.12.2013. godine. Obaveza je izmirena početkom 2014. godine.

- Obaveze iskazane u iznosu od 5.472 KM odnose se na obaveze uposlenika po osnovu kupljenih mobitela na kredit, koje se obustavljaju od mjesečnih plata.

6.2. Obaveze iz poslovanja

6.2.1. Dobavljači

Obaveze prema dobavljačima su u bilansu stanja na dan 31.12.2014. godine iskazane u iznosu od 2.378.127 KM. Knjigovodstveno su evidentirane kako slijedi:

Opis	Iznos	
	31.12.14.	31.12.13.
Dobavljači u zemlji	2.378.127	2.275.983

JU „STUDENSKI CENTAR“ SARAJEVO
Revizija finansijskih izvještaja za 2014. godinu

Dobavljači u zemlji imaju slijedeću strukturu:

R.br.	Naziv dobavljača	Iznos	
		31.12.14.	31.12.13.
1	Klas d.d. Sarajevo	120.400	95.014
2	KJKP Sarajevogas Sarajevo	126.284	220.609
3	Vinojug d.o.o. Sarajevo	136.141	187.538
4	JP Elektroprivreda BiH	116.475	163.851
5	KJKP Vodovod i kanalizacija	301.813	167.130
6	Grafikon d.o.o. Sarajevo	111.551	97.393
7	Marcaffe d.o.o. Kiseljak	66.940	53.221
8	MBA Centar d.o.o. Sarajevo	65.000	61.259
9	Consa d.o.o. Sarajevo	105.267	231.315
10	Sprind d.d. Sarajevo	69.780	32.213
11	Zamkomerc d.o.o. Fojnica	44.133	67.656
12	TWI d.o.o. Kiseljak	131.612	0
13	Poljoprivrednik Ahmetašević M. Lukavac	94.901	144.126
a	Dobavljači sa saldom preko 50.000 KM	1.490.296	1.521.326
b	Dobavljači sa saldom ispod 50.000 KM	887.832	754.657
Dobavljači (a+b)		2.378.128	2.275.983

6.3. Obaveze iz specifičnih poslova

Obaveze iz specifičnih poslova iskazane u iznosu od 77.025 KM odnose se na obaveze po osnovu neto isplata studentima:

Opis	Iznos	
	31.12.14.	31.12.13.
Obaveze za neto isplate studentima	31.891	77.025

Obaveze po neto isplatama u iznosu od 31.891 KM odnose se na neizvršene isplate po uputama za rad studenata u pojedine poslovne subjekte, a po osnovu obračunate obaveze na bazi fakturisane a nenaplaćene naknade u iznosu od 105.442 KM, od kojih je najznačajniji kupac Altermedia d.o.o. Sarajevo (83.409 KM).

6.4. Obaveze po osnovu plata, naknada i ostalih primanja zaposlenih

U bilansu stanja na dan 31.12.2014. godine iskazane su obaveze po osnovu plata, naknada i ostalih primanja zaposlenih u iznosu od 4.555.555 KM. Knjigovodstveno su evidentirane kako slijedi:

JU „STUDENSKI CENTAR“ SARAJEVO
Revizija finansijskih izvještaja za 2014. godinu

Opis	Iznos	
	31.12.14.	31.12.13.
Neto plaće	161.853	477.723
Obustave iz plaća	119.142	97.762
Neto plaće	280.995	575.486
Porez na plaće	68.859	25.739
Doprinosi iz plaća	2.920.659	2.197.964
Doprinosi na plaće	1.237.952	959.815
Doprinosi	4.158.611	3.157.779
Naknade za nesreće	23.545	12.409
Opća vodna naknada	23.545	12.383
Posebne naknade	47.090	24.792
Ukupno	4.555.555	3.783.796

Zbog neplaćanja poreza i doprinosa uz isplatu plata, Porezna uprava FBiH je u prethodnoj i izvještajnoj godini izdala četiri rješenja o pokretanju postupka prinudne naplate, koji su izdati na osnovu naloga za plaćanje poreznih obaveza. Prvo Rješenje o pokretanju postupka prinudne naplate, broj 13-9-01-15-5-1417/2013 AK/MŽ, doneseno je 31.10.2013. godine, a odnosi se na obaveze po osnovu doprinosa za PIO za period od 01.04.2011. do 31.12.2012. godine i doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti za period od 01.01.2011. do 31.12.2012. godine, a koje je Javna ustanova prijavila u podnesenim mjesečnim specifikacijama plata. Rješenjem je naloženo plaćanje obaveza kako slijedi:

R.br.	Vrsta obaveze	Glavnica	Kamate	Troškovi postupka	Ukupno
1	Doprinos za PIO 01.04.-31.12.2011.	519.904	150.733		670.638
2	Doprinos za PIO 01.01.-31.12.2012.	734.494	118.914		853.408
3	Doprinos za nezaposlenost 01.01.-31.12.2011.	25.743	6.840		32.583
4	Doprinos za nezaposlenost 01.01.-31.12.2012.	64.037	10.377		74.414
5	Svega doprinosi za PIO i nezaposlenost	1.344.178	286.864		1.631.042
6	Troškovi postupka (5% na ukupnu obavezu)			81.552	81.552
Ukupno		1.344.178	286.864	81.552	1.712.594

Dana 29.01.2014. godine Porezna uprava FBiH je izdala Rješenje o pokretanju postupka prinudne naplate doprinosa za PIO i doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti, broj 13-9-01-15-5-100/2014 AK/MŽ, koji se odnose na period od 01.01. do 30.11.2013. godine, te doprinosa za zdravstveno osiguranje, koji se odnose na period od 01.03. do 30.11.2013. godine, a koje je Javna ustanova prijavila u mjesečnim specifikacijama plata. Rješenjem je naloženo plaćanje slijedećih obaveza:

R.br.	Vrsta obaveze	Glavnica	Kamate	Troškovi postupka	Ukupno
1	Doprinos za PIO 01.01.-30.11.2013.	683.039	40.434		723.473
2	Doprinos za zdravstvo 01.03.-30.11.2013.	400.943	18.837		419.780
3	Doprinos za nezaposlenost 01.01.-30.11.2013.	59.394	3.516		62.910
4	Porez na dohodak 01.09.-30.11.2013.	25.952	277		26.229
5	Troškovi postupka (5% na ukupnu obavezu)			61.620	61.620
Ukupno		1.169.328	63.063	61.620	1.294.011

JU „STUDENTSKI CENTAR“ SARAJEVO
Revizija finansijskih izvještaja za 2014. godinu

Početkom 2014. godine Porezna uprava FBiH izvršila je kontrolu obračuna i plaćanja poreza i doprinosa iz svoje nadležnosti, kojom je obuhvaćen period od 01.01.2008. do 31.12.2013. godine. Po okončanju kontrole, Porezna uprava FBiH je dana 27.02.2014. godine sačinila Zapisnik, broj 13/09-15-10-204/14, a dana 24.03.2014. godine donijela Rješenje, broj 13/09-15-11-204/14, kojim su Javnoj ustanovi utvrđene obaveze u ukupnom iznosu od 1.363.381 KM.

Iz Rješenja Porezne uprave FBiH evidentno je da Javna ustanova u periodu od 01.01.2008. do 31.10.2013. godine nije redovno izmirivala poreze i doprinose po osnovu plata. Budući da je naprijed navedenim rješenjima o pokretanju postupka prinudne obuhvaćen period od 01.04.2011. do 30.11.2013. godine (doprinos za PIO), odnosno od 01.03. do 30.11.2013. godine (doprinos za zdravstvo), od 01.01.2011. do 30.11.2013. godine (doprinos za osiguranje od nezaposlenosti) i od 01.09. do 30.11.2013. godine (porez), Rješenjem nije naložena uplata obaveza iz ovog perioda.

Dodatno utvrđene obaveze koje do kontrole Porezne uprave FBiH nisu bile evidentirane u knjigovodstvu Javne ustanove iznose 595.094 KM, a odnose se na obaveze za obračunate zatezne kamate u iznosu od 568.040 KM i na dodatno utvrđene obaveze za poreze i doprinose u iznosu od 27.053 KM. Dodatno utvrđene obaveze za poreze i doprinose u iznosu od 27.053 KM evidentirane su u izvještajnoj godini na teret odgovarajućih rashoda.

Porezna uprava FBiH je dana 19.05.2014. godine izdala Nalog za plaćanje poreznih obaveza utvrđenih navedenim Rješenjem, kojim je naložena uplata obaveza u iznosu od 1.402.313 KM, od čega se na glavnicu duga odnosi 791.312 KM (manje za izmireni iznos od 4.029 KM u odnosu na obaveze utvrđene Rješenjem), a na kamate 611.001 KM (dodatno su obračunate kamate za period 16.01.-19.05.2014. godine u iznosu od 42.961 KM). Imajući u vidu da Javna ustanova nije postupila po Nalogu za plaćanje poreznih obaveza, rukovodilac Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo donio je Rješenje o pokretanju postupka prinudne naplate, broj 13-9-01-15-5-761/2014 AK/MŽ od 26.06.2014. godine, kojim se Javnoj ustanovi nalaže plaćanje slijedećih poreznih obaveza:

R.br.	Opis	Glavni dug	Kamate (do 19.05.14.)	Troškovi postupka	Ukupno
1	Doprinosi za PIO	645.714	476.689		1.122.403
2	Doprinosi za ZO	95.933	103.328		199.261
3	Doprinosi za nezaposlenost	23.863	14.871		38.735
4	Naknada za zaštitu od nesreća	10.941	1.718		12.659
5	Porez na dohodak	3.746	12.404		16.150
6	Opća vodna naknada	10.675	1.669		12.343
7	Porez na dohodak na dodatna primanja	215	158		373
8	Doprinosi za PIO (mali)	135	99		233
9	Doprinosi za ZO (mali)	90	65		155
10	Troškovi postupka			70.116	70.116
Ukupno		791.312	611.001	70.116	1.472.429

Zbog neplaćanja poreza i doprinosa uz isplatu plata u propisanim iznosima u periodu od 01.01. do 30.09.2014. godine, a koje je Javna ustanova prijavila u mjesečnim specifikacijama plata, Porezna uprava FBiH je Javnoj ustanovi izdala Nalog za plaćanje poreznih obaveza, broj 13-9/2-15-1-2987/14 A.B.B. od

JU „STUDENTSKI CENTAR“ SARAJEVO
Revizija finansijskih izvještaja za 2014. godinu

28.11.2014. godine, a na osnovu Naloga, i Rješenje o pokretanju postupka prinudne naplate, broj 13-9-01-15-21-1788-1/14 AK/MŽ od 05.01.2015. godine, kojim je naloženo plaćanje slijedećih poreznih obaveza:

R.br.	Vrsta obaveze	Glavnica	Kamata	Troškovi postupka	Ukupno
1	Doprinos za PIO	580.588	34.995		615.583
2	Doprinos za zdravstvo	186.423	8.361		194.784
3	Doprinos za nezaposlenost	50.484	3.043		53.527
4	Troškovi postupka (5% na ukupnu obavezu)			43.195	43.195
Ukupno		817.496	46.399	43.195	907.089

Rekapitulacija obaveza koje je Porezna uprava FBiH naložila za uplatu navedenim rješenjima o pokretanju postupka prinudne naplate, a kojima je obuhvaćen period od 01.01.2008. do 30.09.2014. godine:

R.br.	Opis	Glavnica	Kamate	Troškovi prinudne naplate	Ukupno
1	Rješenje o pokretanju postupka prinudne naplate broj 13-9-01-15-5-1417/2013 AK/MŽ od 31.10.2013. godine	1.344.178	286.864	81.552	1.712.594
2	Rješenje o pokretanju postupka prinudne naplate broj 13-9-01-15-5-100/2014 AK/MŽ od 20.01.2014. godine	1.169.328	63.063	61.620	1.294.011
3	Rješenje o pokretanju postupka prinudne naplate broj 13-9-01-15-5-761/2014 AK/MŽ od 26.06.2014. godine	791.312	611.001	70.116	1.472.429
4	Rješenje o pokretanju postupka prinudne naplate, broj 13-9-01-15-21-1788-1/14 AK/MŽ od 05.01.2015. godine	817.496	46.399	43.195	907.089
Ukupno		4.122.315	1.007.327	256.492	5.386.123

Od ukupnih obaveza po navedenim Rješenjima Porezne uprave FBiH u iznosu od 5.386.123 KM, na dodatne obaveze, koje nisu evidentirane u knjigovodstvu i nisu iskazane u finansijskim izvještajima Javne ustanove za 2014. godinu, odnosi se 1.263.809 KM, od čega su obaveze za kamate 1.007.327 KM i troškovi prinudne naplate 256.482 KM. Tokom 2014. godine izmiren je dio obaveza po osnovu doprinosa iz i na plaće u iznosu od 422.156 KM, od čega je iznos od 241.481 KM uzet u obzir prilikom utvrđivanja obaveza po posljednjem Nalogu za plaćanje, odnosno Rješenju o pokretanju postupka prinudne naplate.

Zbog nemogućnosti trenutnog izmirenja utvrđenih poreznih obaveza Javna ustanova je dana 09.11.2013. i 27.11.2013. godine, podnijela Poreznoj upravi FBiH molbu za odgođeno plaćanje dužnih javnih prihoda, naloženih za uplatu Rješenjem o pokretanju postupka prinudne naplate od 31.10.2013. godine u iznosu od 1.712.594 KM, koja je dopunjena 07.02.2014. godine dodatnom obavezom naloženom za uplatu Rješenjem od 20.01.2014. godine u iznosu od 1.294.011 KM. Molba za odgođeno plaćanje obaveza dopunjena je i 03.07.2014. godine za iznos naložen za uplatu Rješenjem od 26.06.2014. godine u iznosu od 1.472.429 KM. Ukupne obaveze za koje se zahtijeva odgođeno plaćanje Javna ustanova je utvrdila u iznosu od 4.417.414 KM (manje za iznos troškova prinudne naplate po drugom Rješenju od 61.620 KM u odnosu na ukupne obaveze po sva tri Rješenja, koje iznose 4.479.034 KM).

JU „STUDENTSKI CENTAR“ SARAJEVO
Revizija finansijskih izvještaja za 2014. godinu

Rješenjem Porezne uprave FBiH, broj 13/10-15-22-2601-1/13 Az.H. i N.B. od 31.12.2014. godine, molba Javne ustanove za odgođeno plaćanje poreznih obaveza u ukupnom iznosu od 4.417.414 KM odbijena je kao neosnovana.

Dana 17.01. i 29.01.2015. godine Javna ustanova je ponovo podnijela molbu Poreznoj upravi FBiH za odgođeno plaćanje poreznih obaveza. Dana 13.04.2015. godine Poreznoj upravi FBiH je dostavljen podnesak uz koji je priložen akt Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj 11-05-38-sl/15 od 09.04.2015. godine, koji je upućen Poreznoj upravi FBiH, a kojim se izražava spremnost resornog ministarstva za rješavanje ovog pitanja, uz molbu da se ne pristupa prinudnom izvršenju donesenih rješenja, te da se razmotri mogućnost reprograma utvrđenih poreznih obaveza.

6.5. Druge obaveze

U bilansu stanja na dan 31.12.2014. godine iskazane su druge obaveze u iznosu od 17.541 KM. Knjigovodstveno su evidentirane kako slijedi:

Opis	Iznos	
	31.12.14.	31.12.13.
Žetoni Nedžarići	4.525	4.220
Žetoni Bjelave	3.470	3.580
Porez na dohodak-Servis	3.706	4.427
Ostali doprinosi-Servis	5.301	5.127
Ostale obaveze	539	99
Druge obaveze	17.541	17.453

Žetoni u studentskom domu Nedžarići i studentskom naselju Bjelave služe za izdavanje pribora za jelo prilikom preuzimanja obroka od strane studenata. Studenti razdužuju žetone na kraju školske godine uz povrat 5 KM po žetonu.

Obaveze za porez na dohodak u iznosu od 3.706 KM odnose se na obaveze po osnovu rada studenata putem Servisa Studentskog centra koje su obračunate na primanja koja prelaze neoporezivi iznos od četiri prosječne mjesečne plaće zaposlenih u Federaciji u kalendarskoj godini.

Obaveze za doprinose u iznosu od 5.301 KM odnose se na obaveze po osnovu rada studenata preko Servisa Studentskog centra koje su obračunate na prihode u skladu sa Odlukom o visini doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica osigurana u određenim okolnostima (22 KM do 04.04., od 05.04.2014. godine 30 KM mjesečno).

6.6. Obaveze za PDV

U bilansu stanja na dan 31.12.2014. godine iskazane su obaveze za PDV u iznosu od 18.475 KM. Knjigovodstveno su evidentirane kako slijedi:

JU „STUDENTSKI CENTAR“ SARAJEVO
Revizija finansijskih izvještaja za 2014. godinu

Opis	Iznos	
	31.12.14.	31.12.13.
Obaveze za uplatu PDV-a po prijavi	18.475	18.266

Promjena u visini obaveza za PDV u odnosu na početno stanje je rezultat poreznih prijava, utvrđivanja obaveza i plaćanja PDV-a tokom 2014. godine, kako slijedi:

Opis	Iznos
Obaveza za PDV na dan 01.01.2014.	18.266
Izlazni PDV u 2014. godini	403.898
Ulazni PDV u 2014. godini	-189.126
Plaćanja PDV-a tokom 2014. godine	-216.029
Usklađivanje srazmjernog ulaznog PDV-a i dr.	1.465
Obaveza za PDV na 31.12.2014.	18.474

6.7. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine

U bilansu stanja na dan 31.12.2014. godine iskazane su obaveze za ostale poreze i druge obaveze u iznosu od 63.763 KM. Knjigovodstveno su evidentirane kako slijedi:

Opis	Iznos	
	31.12.14.	31.12.13.
Članarine TZ	15.595	11.254
Naknade za šume	23.799	17.722
Ostali doprinosi i članarine	39.394	28.976
Boravišne takse	21.099	10.049
Osiguranje gostiju (prenočište)	0	5.435
Porez na imovinu	3.270	
Ostale dažbine	24.369	15.484
Obaveze za ostale poreze i druge dažbine	63.763	44.460

7. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

U bilansu stanja na dan 31.12.2014. godine iskazana su pasivna vremenska razgraničenja u iznosu od 18.605 KM, a knjigovodstveno su evidentirana kako slijedi:

Opis	Iznos	
	31.12.14.	31.12.13.
Odloženi prihodi od donacija	18.605	11.360

JU „STUDENTSKI CENTAR“ SARAJEVO
Revizija finansijskih izvještaja za 2014. godinu

8. SUDSKI SPOROVI

Prema Izvještaju Pravne službe, protiv Javne ustanove vodi se 20 sudskih postupaka i to:

R.br.	Tužilac	Vrijednost spora	Faza spora
1	JP Elektroprivreda BiH	3.480	Presuda donesena
2	JP Elektroprivreda BiH	62.755	presuda i rješenje o izvršenju na 29.439 KM
3	JP Elektroprivreda BiH	103.341	presuda pravosnažna
4	JP Elektroprivreda BiH	51.004	čeka se presuda-ostao dug od 4.544 KM
5	JP Elektroprivreda BiH	23.482	predmet u toku
6	JP Elektroprivreda BiH	40.003	presuda donesena
7	JP Elektroprivreda BiH	137.916	predmet u toku
8	JP Elektroprivreda BiH	3.432	predmet u toku
9	JP Elektroprivreda BiH	1.199	predmet u toku
10	JP Elektroprivreda BiH	352	predmet u toku
11	JP Elektroprivreda BiH	1.289	predmet u toku
12	JP Elektroprivreda BiH	421	predmet u toku
13	JP Elektroprivreda BiH	137	predmet u toku
	Svega	428.811	
14	KJKP Sarajevogas	590	presuda donesena
15	KJKP Sarajevogas	2.586	čeka se poziv ili je tužba povučena
16	KJKP Sarajevogas	2.487	
17	KJKP Sarajevogas	265	tužba povučena, ostali troškovi vještačenja
	Svega	5.927	
18	KJKP Vodovod i kanalizacija	102.846	predmet u toku
19	KJKP Rad Sarajevo	702	čeka se poziv
20	Štampa PTT d.o.o. Sarajevo	339	predmet u toku
Ukupno		538.625	

Javna ustanova je sa JP Elektroprivreda BiH, Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo, dana 13.09.2013. godine, zaključila Sporazum o plaćanju električne energije na rate. Prema Sporazumu ukupan dug sa kamatom u iznosu od 191.616 KM otplaćuje se u 16 jednakih rata od po 11.976 KM, od kojih četiri dospijeva u 2013. godini. Međutim, zbog kašnjenja u plaćanju rata Elektrodistribucija nije povukla tužbe. U pregledu sudskih sporova navedeni su iznosi iz tužbenih zahtjeva, koji su naknadno umanjeni za izvršene uplate. Npr. Rješenje o izvršenju glasi na preostali iznos duga od 29.439 KM, dok je tužbeni zahtjev iznosio 62.755 KM (red.br. 2) ili ostatak duga od 4.544 KM po tužbenom zahtjevu od 51.004 KM (red.br. 4).

U Sarajevu, 15.05.2015. godine

[Signature]
RECONS d.o.o. Sarajevo

